

Arhiv Bos. krajine BiH Luka

ABK 209-017-007



S A D R J A J

Brana Kalabić: Prilog za biografiju Vukomira Topića Vuje

Stoko Berić: Sjećanje na predstave i ratne dame

Vukomir Topić Vujo u sjećanjima drugova i saboraca

Izvod iz časopisa "Novi život" Zagreb

Kalba Vukomira Vuje Topića Personalni unos f.Mt od 5.6.1957

Napomena: Specijalno u predstave i ratne dame istaknuta
bez sebe postoji još jedan proučetak u f.Mt

BRANA KALABIC

BANJA LUKA, Franca Prešerna 14



Prilog za biografiju

T O P I C V U K O M I R V U J O

iz sela Mašića opš. Bos. Gradiška

Rodjen je 1904 godine u selu Krnete sadašnja opština Laktaši u uglednoj seljačkoj porodici. Osnovnu školu završio je u Romanovcima i ostao kod kuće da se bavi zemljoradnjom. Otac Mile bio je Solunski dobrovoljac i pripadao opoziciji i kao takav svoju djecu vaspitavao u slobodarskom duhu.

Vukomir (cijela okolina ga je zvala Vujo, jer nisu ni znali za drugo ime) nije volio poljoprivredne poslove i život na selu. Više ga je interesovao život radnika i stalno je tražio da ode u neki veći grad i da se tamо zaposli. Posebno ga je interesovao Beograd, pa je tako otišao u Beograd 1936 godine i radio kao gradjevinski radnik na izgradnji pošte. Pošto je domaćinstvo bilo veliko: dosta zemlje, šume i stoke, trebalo je više radne snage u kući, pa je ozac Mile otišao u Beograd i Vuju doveo kući.

Vujo se mlad priključio naprednom pokretu i bez obzira gdje je bio on je politički djelovao. Nezna se kada se priključio naprednom radničkom pokretu, ali se poduzdano zna da je na njega mnogo utjecao stariji brat Mihailo, koji je izvjesno vrijeme radio kao pilanski radnik, a kasnije kao trgovac u svojoj struci, jer je završio trgovачki zanat. Vujo je mnogo čitao naprednu=zabranjenu literaturu. Kada je bio u Beogradu htjeo je da ide u Španiju u gradjanski rat, ali mu to nije uspjelo. Vjerovatno radi ograničenog broja za odlazak u Španiju.

Djelovao je u svom selu, ali i u okolnim selima u pojedinačnim i grupnim razgovorima sa seljacima, kao i u nekim društvima. Bio je aktivan u Seoskoj sokolskoj četi u Mašićima, a učestvovao je i u radu društva trezvenosti. Međutim, njegova nej-

veća aktivnost bila je u čirenju i rasturanju napredne literature na selu: knjiga, brošura i letaka. Neke knjige je sam donosio iz Beograda, neke su stizale bratu Mijailu iz Našića (veza dok je Mijalko Mijalilo radio na pilani u Podgradcima), a knjige je donosio Vujo i Jovo Vulin gradjevinski inženjeri iz Romanovaca, kćer i neki srednjoškolci: Radovan Vulin, Danilo Borković, Milovan Hrvaćanin i drugi. Međutim, najviše knjiga je donosio ili slao poznati komuniste Ilija Dardić, obućar iz Beograda, rodom iz susjednog sela Karajzovci. Knjige su kružile selom i o njihovom racionalnom korištenju brinuo je najviše Vujo.

Vujo Topić je zajedno sa Brankom Vidovićem održavao stalnu vezu sa Ilijom Dardićem i njih dvojica su uvijek znali kada će Ilija doći iz Beograda, pa su organizovali sastanke sa seljacima iz Mašića po zaseocima. Ilija je držao predavanja i vodio duge razgovore sa seljacima. Pored toga, Vujo i Branko su saradjivali sa naprednim učiteljem Golubom Neškovićem iz Vilusa, Krunoslavom Mišićem, a kasnije sa Slavkom Mandićem učitelji iz Krnete, pa su u Vilusima, kao i u Krnetama 1938 i 1939 godine organizovali masovnije sastanke sa seljacima iz nekoliko okolnih sela, na koje je takodje dolazio Ilija Dardić.

Isto tako, održavao vezu i sa Jevom Vulinom (zbog njegovih naprednih ideja bio mu je zabranjen upis na sve fakultete u Jugoslaviji pa je emigrirao u inostranstvu i тамо završio fakultet) pa su zajednički organizovali razbijanje pojedinih političkih zborova režimsko-radikalne stranke. O tim neuspjelim režimskim zborovima dugo bi se u selima pričalo sa potmjehom, jer su Mašići i okolna sela pripadali opoziciji, a među ~~prvotim~~ seljacima bilo je i simpatizera Komunističke partije.

Zahvaljujući djelatnosti naprednih snaga i drugova koji su naprijed spomenuti, ali i mnogima drugima, doprinjelo je da su svi oni seljaci koji su dolazili na sastanke ili su čitali napredne-zabranjene knjige, bili odmah prilikom podizanja ustanka (jula 1941), pripadnici, aktivisti ili borci NOP-a i uvijek čvrst oslonac Nrođenooslobodilačke borbe.

Nakon rasula bivše jugoslovenske vojske, Vujo se aktivno uključio u sakupljanje i sklanjane oručja, municije i druge ratne





opreme. Još prije podizanja ustanka održava stalnu vezu sa Radovanom Vulinom učiteljem iz Seferovaca koji je ispred Mjesnog komiteta KPJ Banja Luka bio zadužen za podizanje ustanka u ovo dijelu Potkozarja, ali i sa mnogim drugovima iz Banja Luke i Bos. Gradiške, kao i okolnih sela. Pored toga održava stalnu vezu i sa drugovima u Kozari, koji su se tamo sklonili i prije podizanja ustanka. Odlazi u Grbavce, Markićevac i Golubaču, učestvuje u sakupljanju i otpremanju žita u Banja Luku (prije ustanka) koje je djeljeno kao "Crvena pomoć") Prije ustanka, a i nakon podizanja ustanka, pored Radovana Vulina, Vujo je saradjivao sa mnogima: Slavko Mandić učitelj iz Krneta, Luka Slijepčević iz Turjaka, Danilo Borković, učitelj, i Piljo Stanišljević, električar (obijica iz Turjaka), Petar Misimović pilanski radnik i član KPJ iz Jablanice, Branko Vidović, kovač iz Mašića i mnogi drugi.

Podizanjem ustanka Vujo je jedna od glavnih veza ustanika, partizana između Kozare, Lijevača i centralne Bosne. Sakupljeno i sklonjeno oručje i ostalo, otprema za Kozaru, sprovodi vojne i političke rukovodioce do sledeće veze (ili kako su to partizani zvali "relejne stanice"), prenosi poštu i razna obavještenja.

Vujo je mnogo čitao i uzdigao se u politički jaku, ličnost. Ljudi su ga slušali. Uživao je povjerenje i bio u mogućnosti da masu mobiliše. (U prilog tome moguća posluže i ovi podaci: još prije ustanka poslao mu je pušku Danilo Ribarić, učitelj iz Mašića i Branko Iđepojević, trgovac iz Vilusa.) Bio je dobar poznavalač ljudi i prilika na ovom području i iznad svega dobar i sposoban obavještajac. Ništa nije prepuštao slučaju i svaku stvar morao je da raščisti do kraja. Savjestan u poslu on nikada nije žalio sebe da bi učinio nešto za opštu stvar.

Odlazeći na Kozaru prije ustanka pored svega nabrojanog nosio je i knjige iz svoje bogate (i brata Mijaila) biblioteke napredne literature. Kasnije je veliku količinu tih knjiga prevezao na Kozaru da nebi neprijatelju pale u ruke.

Biran je za člana Seoskog nar.osl.odbora sela Mašića decembra 1941. i kao odbornik učestvuje u svim akcijama vezanim za NOB: sakupljanje hrane, oružja, odjeće, ishrana partizana na položajima, formiranje partizanske pozadinske čete, organizacija obavještajne službe i obavljanje kurirskih poslova, jer je kuća Topića bila u sastavu "relejnih stanica".

4

Snalažljiv u svakoj prilici, dolazio je nekad u reklo bi se bezizlaznu situaciju, ali se uvijek zahvaljujući svojoj snalažljivosti i dosjetljivosti spasavao i izbavljao iz teških situacija. Tako je jednoga dana, odnosno jedne noći u oktobru 1941 godine došla kući Topića iz Kozare grupa vojnih i političkih rukovodilaca: Josip Mažar Šoša, Vladimir Nemet Braco Kozarčanin, Ratko Vujović Čoče, Ilija Stojanović i još neki drugovi. Išli su u Centralnu Bosnu i poslije večere krenuli sa Vujom do sledeće veze i samo što su izišli Vujo je primjetio neprijateljsku patrolu i sklonio se sa drugovima iza jedne živice. Oružnici su prošli ispred njih na svega nekoliko metara, a išli su da postave zasjedu oko kuće Topića. Vujo je drugove odveo do sledeće veze u Romanovce, a onda se vratio kući. Znajući da je kuća pod prismotrom, privukao se kotaru (senjaku), skinuo sa sebe odjeću do donjeg veća i sakrio je u sijeno, a onda uzeo naviljak sijena i odnio u štalu "da nahrani konje", i potom ušao u kuću. Sutradan su oružnici izvršili pretres kuće i Vuju odveli u zatvor. Pustio ga je jedan oružnik (žandar) sa kojim se Vujo poznavao, pod uslovom da im se javlja svaki dan. Vujo se samo jednom javio, a taj oružnik je bio simpatizer NOP-a i kasnije je otišao u partizane.

Kada su se partizanske snage pod pritiskom neprijatelja morale povući dublje u Kozaru 15 marta 1942 godine (Romanovci, Vilusi, Mašići, Jazovac) Vujo je otišao sa njima i stupio u partizane. Bio je kurir i obavještajac Drugog krajiškog odreda, gdje ga je zatekla i Velika ofanziva na Kozaru. Učestvovao je u proboru iz neprijateljskog obruča 4/5. jula 1942. ali se nije uspio izvući iz obruča.

Vujo Topić je na Kozari zarobljen i doteran u logor Stara Gradiška i samo zahvaljujući njegovoj snalažljivosti i prisegnosti preživio je logor. Kako priča njegov drug Stoko Berić u logore se ustaše tražile i prozivale Vuju, pa kaže; "Kada je ustaša upitao drugi put: da li ko poznaje Vuju?", Vujo je tada ustao i rekao: "Ljudi ja poznajem Vuju, ali ga ne vidim. Ustaše su ga tada pozvali da ide sa njima kroz narod da pronadje Vuju Topića. Tako su ga tražili izvjesno vrijeme, a kada su vidili "da ga nema", ustaša je osmotrio Vuju, ospovao mu srpsku majku, udario ga nogom u zadnjicu i poslao nazad".... Ovdje treba dodati da je Vujo prozivan po prijavi ustaškog agenta Branka Mitrovića bivšeg žandara, koji srećom nije Vuju lično poznavao. Svi oni koji su prozvani i pronadjeni odmah su odvodjeni i ubijani o čemu je i sam Vujo za života pričao.



Nakon desetak dana provedenih u logoru (bez hrane) Vujo je sa većom grupom sposobnih za rad upućen u NJemačku, smješteni su u logore i radili u rudnikima. Vujo je radio u rudniku Henloj kako je pričao Stoki Beriću, 201 m. pod zemljom, gdje se vrlo često ginalo. Nj u logoru, ni u rudniku Vujo nije mirovao, stalno je hrabrio drugove. Dolazio je medju drugove iz Mašića i pričao im da će NJemačka izgubiti rat i to uskoro i govorio kako treba što manje raditi i sabotirati, jer se i tim pomaže bržem okončanju rata.

Negdje 1943. kako se sjeća Stoko Berić, Vujo je išao po čitavom logoru i pričao kako će saveznici pobijediti Hitlerovu NJemačku i da će oni biti slobodni. Tumač Rakoš, po narodnosti Čeh koji je inače živio u Jugoslaviji, doznao je da je Vujo prokazan i tražio Vuju da ga obavjesti, da je komadant logora tražio podatke za njega i da je komadant rekao da mu se Vujo odmah javi. Tumač je komadantu rekao da je Vujo u drugoj "šihti" i da podatke može dostaviti tek sutra. Vuji je rekao da bježi glavom bez obzira, jer će biti likvidiran.

Vujo je naveče došao da se pozdravi sa svojima iz Mašića i rekao "da će Švabe upamtiti kada je Vujo otišao". Njegovi drugovi su mu sakupili nešto hrane (uglavnom kuvan krompir) i nešto novaca i on je krenuo. Zapalio je jednu veliku baraku i otišao na željezničku stanicu, došao u Beč i tu ostao nekoliko dana dok nije dobio vezu i "papire" za dalje putovanje, a onda vozom produžio za Zagreb. U Zagrebu je ustašku kontrolu opet obmanuo. Rekao je da ide na rad na kosidbu (kupio je brus, babicu i klepac za oštrenje kose i to nosio u torbi). Ustaše su ga pustile smatrajući da je to neka budala, koja u tako burno vrijeme ide na kosidbu. Negdje u Slavoniji izišao je iz voza i ponovo stigao na Kozaru, idući noću, a danju se skrivajući po šumi i živicama.

Dolaskom na Kozaru rasporedjen je u Komandu mjesta u Podgradcima za obavještajca, a nakon oslobođenja radio je u Ministarstvu unutrašnjih poslova u Sarajevu. Umro je 1969.godine.

Vujo Topić je čitav svoj život posvetio borbi za obespravljenje u borbi za napredak. U širenju naprednih ideja stalno je bio u pokretu koristeći prije rata pojedinačne razgovore sa seljacima, grupne sastanke, sjela, pa čak i razgovor prilikom rada u polju.



Bez obzira na brojnu porodicu (1941. imao je ženu i petero djece) stigao je da se angažuje na svim zadacima koji su stajali pred Partijom i naprednim radničkim pokretom u tom burnom predratnom i ratnom vremenu.

I u zarobljeništvu Vujo je dolazio do nekih obavještenja, na njegov, njemu svojstven način. Uvijek uz svoje drugove, spreman da ohrabri i povrati izgubljenu nadu u tako surovim uslovima logorskog života. .

Kao dobar drug i prijatelj Vujo Topic ostao je u trajnom sjećanju svojih logorskih drugova, boraca ^{i rukovodilaca} jedinice i u svom selu Mašići (gdje je kao djete došao, jer je otac Mile preselio iz Krneta u Mašice), kao i šire u selima sa kojima je održavao vežbu, sve do odlaska u Kozaru 15 marta 1942.godine.

Nije utvrđeno kada je postao član Partije, ali vjerovatno odmah u podizanju ustanka 1941 godine, jer je zajedno sa Bracom Nemetom odabirao omladince za organizaciju SKOJ-a (decembar 1941) kada je formirana u selu Mašići, što navodi na činjenicu da je već tada bio član Partije.

Prilog za biografiju napisen na osnovu sjećanja drugova i saborsaca, razgovora sa nekim drugovima (Jovo Vulin, Slavko Bosnić), matrijala o istraživanju revolucionarnog rada Ilike Dardića i na osnovu ličnog poznавања prije rata i u ustaničkim danima.

Banja Luka, maja 1988.godine

Bratislav Kalabreć

Napomena: U prilogu za biografiju Vujo Topic
i zastojen podatak da je nosilač Partizanske spomenice 1941.
Bratislav Kalabreć



STOKO ĐERIG, panzinover
Selo Mađići, opšt. nos. Gradiška

S J E Č A N J E

na predratne i ratne dane



Mađići, decembra 1987 godine

STJEPAN BOSILJČ, penzioner
Bašići, Bos. Gredaška



IZJAVLJANJE DA PREDRATNE I RATHNE DANE

Rodjen sam u selu Bašićima gdje sam završio Osnovnu Školu 1934 godine i to sa zakašnjenjem od 1 godine. Pred polasak u školu moj otac me odveo kod popa i molio ga da mi preradi godište, da bi bilo išao kasnije tj. dogodine počao u školu. Potle bi porasla druga dječja koja bi nastavila šudati stoku u mjesto mene.

Nakon popijenih nekoliko Šada rakije koju je očeo činio, pop je uzeo knjige i prepravio godište: od 1921 napravio 1922, onda je ustao i povukao me za udi i dodao: "Šada si mlađi za 1 godinu" i dodao: "R odjem si 24.4. 1922 godine", pa da bi bolje upozorio još da bolje potegao za uši i dodao "Nazdravlje". I tako kada se toga sjetim udi mi se zadrže, tako se osjećam.

Po završetku školske godine 1934., osnovnu školu sam završio sa vrlo dobrim uspjehom.. Odmah po završetku škole moj otac me dogovorio sa ondašnjim pekarom Ostojom Zovačević, koji je imao svoju vlastitu pekara u selu Bašićima, da ja užim kad njega zanat sa pekara 4 godine. Majstor mi nije plaćao ništa, a ja sam morao raditi što se ono kaže "od jutra do sutra". I tako jednu godinu. Ostao sam i go i bos. Tada mi je otac zabranio na posao 3 dana.

Nakon četvrtog dana otac mi je rekao da idem u pekarnu i da više nisam mogao nego radačik i da da nositi hljeb po dušenima (prodavnica). Toga dana sam stišao u pekarnu uveče. Preko nobi se pekao hljeb, ali pretežno lepinje i semiške, pecivo koje je nošeno po dušenima (prodavnica). U pekari je povremeno radio i gospa Ostoja, kada je bila doista porudžbina, pa onda majstor Niko, koji je imao drvenu nogu. Kad on sidje u rupu, pred ped moram se sve dodati, a on sam stavlja pecivo u peč i vadi iz peći, koje smo preuzimali kafija Bošo, mašterica i ja.

u 4 sata ujutro dolaze rasnošari peciva i to: Grujić Gojko, Milan Žkoro, Duvač Stojan, Kesić Stojan i Kosojević Đorđe. U korpe za nošenje pecivo je brojio gospa Ostoja i majstor Niko. Nešto je brojao majstor Niko i stavio 2 lepinje za hranu, koje nisu bile pravog oblika, nego pale na peč pa su male krive. Ja i Grujić Gojko smo krenuli skupa tako da bi mi pokazao teren, i to za

Miljević, pa preko dvorišta za Prezovaču, Gornju Jurkovici, pa nared Jezovave kod Šinika i u 11 ili 12 sati u pekaru.



Kada sam se vratio našao sam na verandi gdje sjede: majstorica Šelina, majstor Niko i Topić Vujo.. Trgovci su po primitku peciva odmah isplaćivali i novac se donosio gazi. Po povratku, tako sam i ja predao na onolike kolike sam peciva odnio. Radnici su bili sastavljani da podištim pekaru i donesem vodu i da mogu otisći u blad, otopavati i odmoriti se, Kada sam to počinio usao sam praznu vređu i ovoj kaput i otisao u blad. Tamo sam našao Vuju gdje leži u hrvatu, posvao se sebi i upitao da li je bilo teško nositi pecive i da li sam se uznio. Nisam mu na to ni mogao odgovoriti, on je nastavio: Vidiš Stoko. Gledor je, kada si se vratio i predao novac, ponosni su bili. Ali, ne idem u prilog one što te materaju da "istisne" pekaru i donosi vodu. Umjesto da mi ti dali da jedes i da ideš leži "idi polisti i donesi vodu" pa će onda odmarati i naspavaj, a nisi jao znam. Rekao sam da je ušao Niko i da mi je daš lepinju, kada sam viđio, da sam lepinja pojeo i da sada nisam gladan.

Vujo kao da se maljutio. Vidiš Stojko, najku im, sve su ovo kućaci. Oni izrabljuju radničku klasi. Pitao sam Niku i majstoricu koliko su zaradio danas? Ja ga priopitali jesu li ti rekli?. On odgovori: "Jesu". Pa koliko sam zaradio? Kako on finar i po. Najku im i po njihova. To su ugnjetati radničke klase, pa se zasiali i reklo: razvarenu još su majstor Nikom.. Tada smo se razstali i ja sam otisao cijepati drva . Majstor Niko me je pitao jesam li se odznio. Rekao sam da jesam, ali sam slabo spavao redi maha, kočiju su i dobro ujedaju..

Tada su u našem selu postojale ove radionice: Pekara, Kovatička radnja, Stolarska radionica , Obudar (Šneter) na opravku obuće, Berbernica, Trgovina mještovite robe, Čenovna škola i crkva. Često sam puta vidjao Vuju Topića kad razgovara sa ljudima pred jednom od ovih radnji, a isto tako u crkvenom dvorištu, nedeljom kada se ljudi okupe.

Jedne godine kada smo ugasili pecivo is podi i ja slagao onako vrude u kasete (majstor Niko je vadio iz posla), majstor Niko mi je upitao: "Jeli Stoko kako Šebi zagleda Vujo? Od govorio sam da kao Žovjek nije loš po tome misljenju. Majstor je nastavio da mi je Vujo jednom prilikom rekao da ti dam više jesti i nastavio da kada smo smeli da jedem peciva koliko zogni, samo paci da ne vidi gazu i gasdarica. A kada ti budem pecivo brojao uvijek mi te anta

2 do 3 više. Ako bi gaza ili gazdarića vršili kontrolu pa nahi
2 ili 3 komada više, reci da nisi ništa jeo, pa da ti je to za
hranu. Tako je i bilo, ali moj kuh koji sam nosio nisu nikada im
kontrolisali.

Jednom prilikom Vujo mi je pričao o velikoj Rusiji i kako
je ukinuta vlast carske i da je zavladala radnička klasa. Tad me
je upitao da li volim da čitam. Odgovorio sam da da. Obedao mi je
donijeti jednu dobru knjigu da čita m. Nakon toga odem ja kod
svoga strica Jovana. Kila je osiđlja oko 10 sati i tamo nadjem Vu-
ju sa stricem gdje pričaju. Kaže sam ih pozdravio Vujo mi dade
jednu povoliku knjigu i kaže: dobro je proučiti ga da postati dom-
aća r revolucionar. Zahvalio sam se i donio knjigu kući.

Kada sam došao kući i razmotrao knjigu i vidio naslov "KAPI-
TAL". Kada sam je otvorio i prelijatao, video sam da su puni svi
listovi, od kraja do kraja i da nije pisano kao knjige junakke,
hradne i lirske pjesme (koje sam volio čitati) i da je ovdje na-
pisano na jednoj strani kao na 3 do 4 strane junakskih pjesama. Tu
knjiga sam preetao čitati, jer mi nije jasno što to znaliči sve
znači riječi: menjevici, Boljevici, Socijalism, Boljevizam,
Markizam i ostalo da ne nabrajam, tako zagonetno i zeni nejasno
Kada sam pošao u Beograd ostavio sam knjigu "Kapital" kod strica
Jovana da je vrati Vuji, jer je stric bio neplamen.

Januara mjeseca 1939 godine dogovorimo se kao drugovi: ja,
Slavko Adamović, Mile Milićević, Dušan Baštinač i Stojan Buvač
da idemo u Beograd. Svi se skupa nastanimo kod kod Stojana Bene-
tida koji je isao stan u Lovrečkoj ulici br. 2, na Karaburmi i ga-
poolimo se poserstvu na izgradnji zimovnika na Ada Bojti, gdje sam
radio do 14 februara 1940 godine, onda se zaočlio u Stofari kon-
ta Ilij i sinovi, - danasna Škobarska sloboda.

6 aprila 1941 godine napadnut je Beograd od njemačke avija-
cije ujutro u 6 sati. Grad bez obrane, lice zecute, kuće poruše-
ne, užas jedan. Ja i Pero Boonić i Slavko Adamović rješimo da se
vratimo za Poštu i sjedimo se dogovorati: Šta će mo? Novaca ne-
mamo za voz ili autobus. Da idemo pješice preki put neznamo, a
pojavide se i vodena prepreka, pa smo rješili da idemo Šeljanović-
kom prugom..





Isli smo uz Savu do Batajnica i tu nadjemo Žemac. Pero Posnić je znao voziti Žanac i prebači nas preko Save. Dodjemo do pruge i prugom uputimo se prema zapadu. Nismo isli ni jedan kilometar, napali su nas avioni i počeli mitraljirati po nama. Kada je to prošlo, nastavimo put dalje, a one opet avioni, a mi bježi što dalje od pruge, lijevo ili desno, tako sa nas trojicom nisu više pratili. Tada smo donijeli odluku da putujemo noću, a preko dana da se odmaramo. Četvrtu noć smo stigli u Okuđane, gdje smo bili obavješteni da dolaze Nijemci, pa smo se požurili da bi prešli Savu.

Od Nove Varoši do mosta na Savi bila su postavljena na svaku 100 metara dva stražara, te nas je jedan do drugog sprovodio i davao lozinku i obavještavao da smo civili i da putujemo kući. Na sredini mosta na Savi zaustavila nas je Žandarmerijska straže i tada smo našli na obali na Žandarmerijskog narednika Milana Coronju, kojeg sam poznavao od ranijih godina,, jer je tisto redovao u kući moga oca kada su bili u patroli na terenu.Pedrotno nas je ispitivao Šta smo vidili ili Šuli. Bilo je to u evenuće i on nas je pustio da idemo dalje. Nismo jestito ni izabili iz grada, razlegla se eksplozija. Most na Savi bio je cruden i uništen.

Mislim da je to bilo od 10 do 14 aprila 1941 godine, glavnom cestom Banja Luke Pos. Gradiška isle su prema Banja Lici njemačke jedinice.

Pod jesen 1941 godine formirane su Pozadinske Vete.. Na čelu vete kao komandir (u Mašićima) bio je Topić Mijailo, a vodnici vodova: Radomilo Kirko, I Voda, Djukić Vid, II voda u Šijem sam vodu bio i ja Vujo Topić je imao lovačku pušku i tisto se nalazio na žarkom tom frontu koji se protezao kroz zaseoke Osorine, od Elez Zagića do Vilusa, odnosno on je na tom terenu obilazio stražarska mesta. Tako je to bilo do 15 marta 1942 godine, kada je počela ofanziva na Kozaru i tada smo se povukli za Kozaru.

U Kozari smo bili u obruču, a svaki put kada bih creo Vuju on bi mi prišao kako Sovjetski Savez napreduje i da će Rusija pobediti dok samo sazimi i da se to neće dugo zadržati.

Juža mjeseca 1942 godine bili smo zarobljeni i oterani u logor Stara Gradiška. U logoru je bilo na hiljadu ljudi, Žena i djece. Ustaše, su počele prozivati vidjenije ljude. Kada koga prozovu, on se odazove, odvedu ga i više se ne vrati. Nas par Mašićana smo sjedili u jednoj grupi, jedan do druge i sa nama i Vujo. Tada su počeli prozivati i Vuju Topića. Ja sam gledao predace u zemlju,

šake i ostali. Kada je ustaša upitao drugi put: Da li ko poznaje Vuju?, data je Vujo ustaša i rekao: Ijudi ja poznajem Vuju, ali ga ne vidim. Ustaše su ga tada presvrale da ide sa njima kroz narod da prenadje Vuju Topića. Tako su ga tražili izvješno vrijeme i nisu ga pronašli. Kada su vidiili "da ga pošta", onda je jedan ustaša (ed dvejice koji su išli sa njim) osmotrio ga i opečavao mu nađenu crupku, a drugi ga udario nogom u zadnjicu i poslali na nazad odakle je polazio i tako se Vujo vratio živ. Kada se vratio ja ga pitam šta bi se točio? A on odgovori, dobio sam današ i nogu u gušicu. Timen zaštoto, a on odgovara: Zato što nisam mogao nadati Vuju Topića, a vjeruj meni, ako ga napravim odmah će ga prijaviti, jer ja neću da stradanju zbez Vuje. Kasnije pola sata mi je na uvo zaprijetio: evo sam ti rekao radi Spijuša. Spijuširaju nas ko šta govoriti. Za to ti savjetujem da budiš. Nakon to do 11 dana nas je počeo trojile, i odabirale mlađe i zdravije.

P. Historica u redu, skoro trideset korakom kolona je krenula u Okučane, gdje su sekali stoni vagoni. Tu nas je potrpalo po 80 ljudi u jedan vagon. Neponinjen da su tih 10 do 12 dana koliko smo proveli u logoru Stara Gradiška nismo primili nikakve hrane. Ne nekoliko lizali su kukuruzno bratče koje je imao u torbi nej etao i i počela trirje. Jednoga dana nas je uteralo u kulu, koliko je moglo stati, pošto nas je tuklo i nagonilo u kulu kao stoku. Na jednim vratima čelije udario ne je ustaša kundakom od palke, tako su se drugovi evak i unutra bez svijesti. Kada sam dolaz u sebi nešao sam se u samom krugu. Ko me je tu vratio meni nije poznate i kako smo dosegjeli napolje. Otec mi je rekao da su me izveli on i drugovi izmedju sebe..

Kada su počele odabiranje mlađih i zdravijih, bila je tu i neka njenacka komisija i te uputili u Okučane ne utevar. Tamo sport je krenuo u Sisak. Kada smo stigli u Sisak tu je оформljena kuhanja koja je kavala kukuruznu juhu ili grahovu juhu dva puta na dan. Pošto smo bili isauženi od gladi u tom overištu Tvrnice stakla, bilo je trave pa smo svu travu počupali i pojeli. Uz jedan zid bio je bršljan. I on je pojeden koliko se moglo dohvati rukom. Nedali smo od gladi. Prvo nismo ništa radili. Kasnije su počekali hranc. Kavalo je 6 većih kasana isto juhu i tada smo išli pred komisiju davati podatke (ime, prezime, očeve ime, odakle si) i onda smo sekali proputnice sa slikom. Prilikom slikanja za proputnicu kako su je zvali slikali su po dva bovjaka odjednom,



caso restavljeni, otkučeni jedan od drugog. Ja sam se slikao sa Ilijom Vidovićem iz Mađida, pa sam malo zakosnio na kazan. Došao sam sa porcijom do kuvara i on mi je dao pola kašike. Zamolio sam ga da mi uspe još. Tada je prišao ustaša i rekao ja Žu ti dati koliko trebaš i podao me udarati i Samarati, tako da se i ono učelo promulo i još neja dva zuba izbijena. Sarđio mi je da vjedno sjednem uza zid i ja sam sjeo i tu ostao do vederi. Tada je prišao Vujo i počalio me, a do tada ga nisam vidio u Cieku i rekao mi je da on sutra odlazi da je tako bio. Kada je oputovao meni nije poznato, nisam vidio, jer onako preloden sam ležao na zemlji, eve dok nisam novovo prehodao i vodio računa da što manje dobijam batina. Kada se površilo 21 dan i nisam je krenule preko Biogradske, Maribor, Linca i mitiglidespjeli smo u Sudete kod Bieline u Loger 10.

U Bilin smo stigli poslije podne, danas i datumu se ne sjeđam. Tu su nas razmjestili po barakama. Po viđenju bilo nas je dosta poznatih, kada su nas dotjerali. Ali, nismo smijali razgovarati, nego kad u pokretu kada nas zove, mi smo se poznati zbijali u grupu, da budemo jedan front drugega. Tako su nas najestili u baraku 4 soba 2, nas 18 drugova: Perić Milan i Stojan, Hildešinović Dragan, Kesić Dragan, Radunilo Mirkо i Dušan, Djukić Vido, Kojkić Šedo, Stanić Jovan, svi iz selu Mađida, pa se zvala Mađička baraka, te Milan Pešanac i Grgić Dragoja iz Miljevića, Mile Bevrijić, Živko i Vuko Novaković rođenoga braća iz Grbavice, Luka Erceg, Vicanović Slavo, Perić Ostoja iz Romanovaca i Miljan Vranić iz Kučića. U drugom redu baraka bio je Krunić Dragoja i Bajko iz Mađida, te Kesić Mislim da mu je bilo i ne Monir, Bognić Slavko, Vilendefić Jovan i Dimitrija, pa Topić Vujo i da ne nabrajam eve ostale. Tako je bilo prvu noć i dobili smo slana rice, punjene sa djeljom (piljevinom) od drveta i dvijepratne krevete i po šebo. Koralii smo praviti krevete tako da smo legli pred zoru. Ustajanje je bilo rano, a 5 sati, umiti se. Kupatilo je bilo na sred kruga, a do njega je bila baraka za Benzu. Za doručak smo dobili crnu kafu (neznaz od čega je) pola litra, bez šemadera i bez bljeda.

Cjelo logora bila je visoka tereta, a do terabe=ograda bili su iskopani rovovi na cik, cak. Pošto prvi dan nismo bili raspoređeni u radnike, materiali su nas da kupimo konzervje u onim rogovima. Kupili smo u stare kante i veće kutije od konzervi, a bijenici hodaju i nadgledaju, viđu nam banditi. Moj otac je htio zapaliti cigaretu, pa je matoao u novine, a ledja mu je prišao ~~trijesec i dana~~ ~~trijesec i dana~~ ~~trijesec i dana~~. On je potom i brzo ustanao,



Biijesac i udario ga nogom u leđa, ovaj natne i brze ustane, a Biijesac ga iskari, tako da otac htjeli da bježi preko rova i padne u revo, a svabo na njega pa udri. Tada mene pridje Vujo Topić i kaže: Što ukupiš te preepi čto sete i opet kapi objerušte. Tada dođe biti najbolji. Sve ovako. I ono što je ukupio kućenę posao, samo da ne vide Biijesi i kupi oba rukama. Kada su oca vratili da kupi novovo, onda pohvali Vuju kako kupi oba rukama, a on drži kanta jednom, a jednom rukom kupi svinja banjitsku vikao je svabo. U tom času naredjen je Zbor, svako pred svojom barakom i onda su došli predsjednik predstavnici, nazivali sebi radnike i odmah na posao noki, a neki sutra ranije.



Šas su straljano aprovodili na posao i nasad, tako 6 mjeseci, a kasnije smo idli sami na posao. Što se tih hrane bila je vrlo slabač o,12 dkg bljeba, juha i 3 bohena krompira na 24 sata, plus doručak, samo kafa ili Šaj bez bljeba, a isto tako uveče, dok su u zatvorenim rudnicima imali o,35 bljeba na 24 sata, plus za večeru kafa ili Šaj 1/4 litra.

Vujo Topić i ja se nismo vidjeli, jer nismo radili zajedno. Ja sam radio u Rudniku uglje Ludvig, pa sam kasnije prenaden u Rudnik Patrijut. Do pretbacivanja je došlo zbog toga, kada sam radio na Lugviku bilo je teško utovarati ugaj i lopatom sa sijekom koji radi na akord, pa sam jednos etao da mi omdam. U tom času je našao kraj mene predradnik sijekom i uzec koju lopatu da me udari. Kada sam to ugledao ja sam natjemo pobjeći u lijevu, neznaajući da li jejava obala gori. Bio je to citni ugaj evani "leš". Ja sam htio pobjeći na tu stranu i upadnut u vatru. Izgorjela mi je obuća i noge se popterile (plikovi) kada sam tetrašao iz vatre. Stijensac je posao i naredio da me dvojica izmedju sebe nose u logor i da se javim ljekaru logoreškom. Kada sam došao u logor stari dragovi nisu mi dali da se javim ljekaru iz razloga toga, jer se prije 15 dana razbacio Neelif Komir (sin Stojanov) u Mađiću i javio se u ambulantu u logoru. Tamo su ga takli kao bandita, a ne liječili i onda ga spremili u bolnicu u Daku. Drugi ili treći dan je umro. Vero je i sahranjen. Zbog toga sam se živi nisam ni javio na ljekarsku posao, već sam se dragovi nosili na posao i na posla i radili i na mene i za seba. Sve što sam dobijao sledeće cigarete posao sam davati predradniku da me ne prijevi.

Kada sam došao sam hodati onda se je predradnik prekozandos

vao u dragi rudnik svazi Patrija koji je bio udelen od toga ruma
šnike oko 2 kilometra. Za jedno sasnow probađeni su u isti rudnici:
Milan Vrančić, Milan Pečanac, Rajko Krunić Mirko Radunilo, Dragoje
Grgić, ovi su Mađari, osim dvojice koji su bili iz Miljevića. Na
konačnu povratku iz rudnika Patrija vreco sa Vuju Topićem. I on se
vratio sa posla, pospravili smo se i poljubili i otišli skupa u
kupatilo, gdje smo se skupa prali. Prišao mi je da radi 20 metar
ispod zemlje pod aerijom i da se njeziv rudnik zove Menloj. Svaki
den 1000 pagine i svaki dan na fvernici rudnika više crnu sestava.
Dalje mi je prišao da je vrlo teško raditi i vrlo opamo. Pri-
šao mi je još da će Hrvatsku izgubiti rat i to uekoro, pa mi je
prišao kako treba što manje raditi i sabotirati, da se i tim poma-
že vrlo eksplozije rata na štoku Hrvatske.

Pozazio je Vujo Topić i u Mađiku bareku i prišao kako će
uukoro Rusi sa saveznicima pobijediti Hitlerovu Hrvatsku i da će
mo biti slobodni. Izao je po Bitovom Logoru te prijeti. Bilo je
to 1943 godine. To je došao naš tumač Raković, tih je narodnosti,
ali naš Jugoslovenski. Slušao je u bivšoj Jugoslovenskoj vojsci,
a gurdil. Kako je došao ovako nazna sa tunuđa, to ni nije poznato.
Govorio je perfektno srpskohrvatski. Vuji Topiću je rekao kako
je prijavljen komandanta Logora i da je njega komandant pozvao i
raspitivan je za Vuju i da su dočekali Vujoine podatke i da Vujo
odma h dodje. Bilo je to oko jafen sat poslije podne kada je Ra-
ković nadao Vuju i doslovce mu rekao da odrab bježi glavom bez obzira
ili da biti likvidiran (streljan), a on će kazati komandantu
Logora da je na drugoj Šihti, da radi od 2 do 10 nošu, pa će entra
dostaviti sve tražene podatke. Vujo se do mreže zakrio, a ovde
se delno pozdraviti u Mađiku sobu, a vrata rekao dobra veče i
stogom do višnjana na Kotari.

Bilo je oko 7,30 sati navečer, kada je Vujo rekao da odleti
si. Drugovi su pitali kuda i zakim što je poludio. Odgovorio je
da je tužen i da mora odrab 16i, pa se sa svakim napose pozdravio.
Izao je rokeak na ledjica. Neko mu je dao svoja porculja hlijeba,
neko 3 do 4 kuvana krompira tako da se snabdio sa hrana. "Hrana"
su i novaca, neko 5 mreža, neko 10, neko 15, a ja sam imao 24
mreža i sve sam dao Vuji. Suprio je sebi fotog komenta Šešir od
Vilendreža Jovana sa 12 mreža, pa na polacku kaže: "Uputnik
svake kada je Vujo otisao".



Izvan nade ograde kojom je bio ogradjen logor sa zapadne strane bila je jedna baraka dugog 60 metara, a široka 12 do 15 m. Brod artiljerije barake bio je hodnik po dužini, a lijevo i desno sobe su dvostruk krovetiste i ostanice. Na svakom krovetu su bile ostanice puno streljačica (streljake) od drveta, na kojima se ležalo. Tačka barake je bilo naseljeno sa Šećica iz protektorata Čehoslovačke, a polovina je bila nezaseljena, ali pripremljena za naseljavanje. Nakon 15 do 20 minuta oglasila se logorska urana. Kada smo slijedili vomi vidjeli smo da gori Češka baraka, koja je bila udaljena od naše barake do 40 metara. Vatra je osinala sa ne, sve voda i vruća. Izgleda da smo nekako izvještavani da se u logoru van kruga da bi ponosili gasiti, ali se nije moglo da bliže pridi. Baraka je gorila kroz benzinsku. Plesan je bio rekao ti se do neba. Stajao sam tako i gledao, kad me neko zove "Šemco", ja se obesrek kad me zove Vujo. Priručim Vuji, a on mi kaže fino gori. Nek to bude za usporavanje i rupiti ruke prema vatri pa ih okreće i kaže: "To Vujo je se upozorenje od Vuje.

Kakso sam Vuji: Pješi, boga ti tvega dok te nisu uhvatili i da se okretku predje preko pruge i ide na boljezišku stanicu. Meni su u logoru oko 3 godine znali "Šemco", a taj su mi načinak dali logoraši radi neke čjevojke muslimanske koja se svala Šemcu i ostale tako žitavo vrijeme sedju svojim drugovima, pa i danas neko od logoraša kada se okreće kaže mi "Zdrave Šemco".

Tako sam se je reastao od moga dobrog druga Vujo Topića i nije sam bio se njege dok nisam dobio kući. U julu 1945 godine došao je Vujo meni kući, pozdravili smo se i razgovarali o svemu pa i njegovom hrgatvu iz Kijevske. Pitao sam ga kako napali baraku, našta je on odgovorio "Unizao sam sam ne ulaz kuda i ostali i otisao u dvije sobe ne naseljene i napalio sa čas po dvije ostanice i isisao kući sam i ušao. Gori brate ko bensin". Je mi kaže da je bio izgorjelo i došli vatrogasci i samo pojčavaju vodom naše barake, a ona nisu ni gasili. Pitao sam ga kako je prošao u putu a on veli dobro. "Prebrodio sam se do Rije i tu sam morao ostati nekoliko dana dok nisam dobio voz i papire. Kad sam dobio papire fino se spremim. Ugazem torbu i stavim dva ključa, babicu i ostalo u sjednici a vozim "Zagreb". Voz ide dalje i kad je krenuo idu u kontrolu dvojica ustalih i pitašu mene što imam što imam u torbi. Ja pokazem i oni me piteju, što je to. Alat kakes je, kakav alat? Za koso otkrivati kad



kosir, odoh na konicu. Jeden u svakoj kadi pokosidu ja tebe, pa neden koroti kositi, a onaj drugi kuću i kući budala kraju, zar ti nije dosadilo ubijanje paketnih, što ti je etalo do budala. Vidis da glave vrcaju, a on traži da kosi, viđis da je budala, idemo". I tako odeša, a ja do polovine Slavonije i isidjem iz vosa i polako nošu do Save vode, predjam Savu sa Jancem i prečjem u Bosnu. Banja nezadržan, a nešu putuj i tako isto nošu dodjen kući, pa enda u Kozaru i dalje na posao. Evo kako vidis dočekano sloboda, bivi i zdravi su bojom evo toliko Žeznali". Tako završi svoju priču Vujo, o svečem bjegetvu iz logora i ponovnom dolasku u Kozaru.

Na 5. decembra 1997 godine

Stanko Merit, pensioner



IZ EDICIJE "K O Z A R A U N O R =u"

VUKOMIR TOPIĆ VUJO
u sjećanjima drugova i saboraca

Dušan Vidović Dule: Od Lijevča do Kozare

Knjiga 2. strana 579....."Pošto je Dragoljub Vidović otišao u partizane u selima je ostao Radovan Vulin. On je u dijelu Lijevča polja stožer tajne organizacije.(U Bosanskoj Gradišci djelovala je druga grupa). Oko Radovana Vulina okupljaju se Radovan Makić iz Romanovaca, djak učiteljske škole, Smilja Radočić i njen brat Mićo Radonjić iz Kukulja, Momčilo Šušnjar iz Karajzovaca, Djuradj Pavić ("Vaso A") iz Kočićeva, U Mašićima su Branko Vidović, Vujo Topić i Dule Vidović. Radovan je u svakom selu imao svoga čovjeka na koga se oslanjao i preko koga je djelovao""

Strana 581....." U našem selu Mašićima krajem decembra 1941. zapaljena je osnovna škola, da je nebi neprijatelj koristio za stvaranje uporišta.

U istom mjesecu izabran je prvi Narodnooslobodilački odbor u Mašićima. Za predsjednika je izabran Mihajlo Topić, članovi odbora su: Branko Vidović, Mihajlo Bjelajac, VUJO TOPIĆ. Bilo ih je još. zajedno smo pružali pomoć sirotinji, prikupljali hrana za partizane, organizovali pozadinsku četu, sjekli drva za partizanske porodice i za sirotinju".....



Mićo Radonjić: Ilegalci Lijevča polja

Knjiga 2. strana 747...."U Lijevču polju otvoreno je mnogo ilegalnih punktova, preko kojih je banjalučka partijska organizacija održavala stalne veze sa ustanicima na Kozari i sa srednjom Bosnom. Veoma značajan punkt je u Laktašima. Odatle je kanal išao za Kozaru preko kuća: Milana Momića i Milana Grujića iz Laktaša, Uroša Suručića iz Riječana, Rade Krivokuće iz Krnete, Milana i Slavka NJežića iz Romanovaca, VIJE TOPIĆA injegove sestre Dese iz Mašića, Ostojje Šinika iz Jazovca, Luke Slijepčevića iz Turjaka i Đoke Šmitrana iz Grbavaca (odatle dalje ka Kozarskom odredu).....



Desa Topić Malbašić: Kozarske žene i djeca

Knjiga 3. str.595

"Početkom oktobra 1941 godine na putu sa Kozare u Crnovrški odred stigli su u našu kuću drugovi: Josip Mažar Šoša, Vladimir Nemet (Braco Kozarčanin), Ratko Vujović Čoče, Ilija Stojanović i još dva druga. Neprijatelj je često krstario oko naših kuća i oni nisu mogli da se duže zadrže. Uz večeru se razgovaralo o NOB-i, o komunistima i o tome šta bi trebalo učiniti u našim selima za uspješno otpočinjanje borbe. Dok su se oni nalazili u kući članovi naše porodice su stražarili. Stoja i Anka Topić bile su napolju neprestano.

Ove drugove odveo je VUJO TOPIĆ u Romanovce do kuće Slavka Nježića. Veza je bila strogo konspirativna i za nju nisu smjeli znati suseljani. Preko nje su prenošeni leci i drugo. "Borbu" sam tada prvi put vidjela i pročitala.".....

Na strani 597..... Za odbornike u Mašićima tada su izabrani: Branko Vidović, Vaso Kutlača, VUJO TOPIĆ, Rade Raković i još neki"

Stevan Matavulj: Ilegalni rad u Lijevču polju i održavanje
veza sa Kozarom poslije ofanzive

Knjiga 4 strana 289....." U Grbavcima i okolnim selima bilo je više punktova na koje smo se još u jesen 1941. godine oslanjali preko njih prikupljali hranu, oružje i dobivali obavještenja o neprijatelju. Naši aktivisti u ovim selima su bili: Mihajlo Šestić, Lazar Popović, Djoko Matavulj, Jovo Todić, Ostoja Šinik, VUJO TOPIĆ i drugi".....

Mira Šinik Stankov: Omladina bosanskogradiškog sreza 1943 i
i prvoj polovini 1944.godine.

Knjiga 5. strana 468"Moj otac je još od jeseni 1941. godine služio ovdje kao veza između Lijevča i Kozare. U septembru 1941. dolazio je i Vladimir Nemet zvan Braco Kozarčanin. Je tada i Skojevski aktiv čiji sam bila sekretar. Još u septembru 1941. povezao se sa VUJOM TOPIĆEM i Nježićima u Romanovcima i dalje preko ceste Bosanska Gradiška-Banja Luka. Braco je u to vrijeme radio politički na ovom terenu".....

Na str.469.....Preko naše veze prenošen je i razni materijal kao list "Borba" koji je štampan u Užicu. VUJO TOPIĆ i moj otac vukli su vreće materijala i novina, gore na vezu prema Kozari.

Preko njih je jedne noći iz Kozare za Crni Vrh otišla grupa boraca. Tu su bili pored Vladimira Nemeta, Josip Mažar Šoke, Ratko Vujović Čoče, Ilija Stojanović i Duško Bojanović, Duško Bojanović i Ilija Stojanović ostali su u župi sve do četničkih pučeva u proljeće 1942. godine?.....

Banja Luka, maja 1988. godine,

Izbor teksta i prepis

Mirella Kalabčić



Izvod iz časopisa

"NOVI ŽIVOT" ZAGREB

Knjiga X str.31/1934 ... NOVO DRUŠTVO U TURJAKU

18 februara o.g. osnovano je u Turjaku (Vrbaska banovina) novo društvo trezvenosti sa 15 članova inicijativom vrijednog člana brata Vase Stanišljevića opš. bilježnika. U Upravni odbor kome je presjednik brat Djuradj T. Medić, ušla su braća: Vaso i Mile Stanišljević, Lazar Laloš, Dušan Stojnić, kao i zamjenici: Miloš Dakić, Djuradj Bojančić, i Savo Stanišljević.

U Nadzorni odbor izabrani su: VUKOMIR TOPIĆ, Radomir Vilendečić i Dragan Djurdjević.

Izbor teksta i prepis:

Banja Luka, maja 1988.g.

Mirka Kalabro

Napomena: Prema imenima izabranih članova može se zaključiti da je novo Društvo trezvenosti pored Turjaka obuhvatalo i neka okolna sela. Tako je među članovima Lazar Laloš i Miloš Dakić iz Jurkovice, Dragan Djurdjević iz Kijevaca, Mukomir Topić iz Mašića, Radomir Vilendečić iz Vilusa. (Stojnić i Stanišljevići su i u Murjaku).



Mirka Kalabro

Molba Topić, Vukomira / Vujo/
zemljoradnika iz sela Mašida
srez Banja Luka.



PERSONALNOJ UPRAVI J.N.A.

B E O G R A D

putem Sreskog komiteta Banja Luka

Dragi drugovi,

Upoznat sam sa dopisom Sreskog komiteta, a u vezi ponovnog pokretanja za dodjelu "Spomenice 1941" onim drugovima koji imaju pravo na Spomenicu, a do danas je nisu dobili. Pošto se osjećam da sam i ja jedan od tih, to sam slobodan ponovo pokrenuti moje pitanje.

Ukratko bi Vas upoznati kako se ta stvar odvijala još od 1945 godine.

Upitnik za Spomenicu popuniо sam 1945 godine i sa svim moјim podatcima i dokumentima uputio Naslovu putem Sreskog komiteta u Bos.Građišći. Pošto do 1952 godine nisam dobio nikakovo rješenje ponovo sam pokrenuo tražeći razlog zašto mi se do tada nije ništa odgovorilo. Sreski komitet SK u Bos.Građišći dao mi je tada obrazloženje za ponovno pokretanje i svoje mišljenje da imam pravo na Spomenicu 1941 g. i da ponovno dostavim Personalnoj upravi JNA u Beograd što sam i učinio. 1954 godine obavješten sam preko Vojnog otsjeka u Bos.Građišći t.j. saopšteno mi je da imam pravo na Spomenicu a da je već bilo obustavljeno izdavanje Spomenica bilo kome, te prema tome do danas nisam ni poduzimao nikakove mјere kako bi se rješilo moje pitanje.

Da imam pravo na Spomenicu dali su mi izjavili slijedeći drugovi: General JNA Ratko Vujević /zv.Čoča/ sada u Beogradu, major JNA Bokan Pero također sada u Beogradu, Dragojević Đorđe, zemljoradnik iz sela Mašida i Pero Tatić sva četiri druga nosioci Partizanske spomenice od 1941 godine. Također su za mene dali izjavu kapetan JNA drug Vilendrečić Ostojić i kapetan Jotić Radovan, koji se također nalaze na dužnosti u Beogradu, koji me vrlo dobro poznaju iako nisu nosioci Spomenice. Za moje držanje i boravak u logoru dali su mi izjavu drug Makić Radovan, sada član Sreskog komiteta u Banja Luci i Berić Steko zemljoradnik u Mašidima. Obadvije izjave date su meni u prilog.

Napominjem da sam član SK, član Upravnog odbora zemlj. zadruge, te čl.SSHNJ, u mom selu.

Na kraju molim Sreski komitet SK u Banja Luci da razmetri moj slučaj i donese pravednu odluku, a uvid u moja dokumenta koja se nalaze u personalnoj upravi JNA u Beogradu najbolje će dokazati da li imam pravo na Spomenicu ili nemam.

Ostajem u nadji da će se udovoljiti mojoj molbi, sa drugarskim pozdravom

Smrt fašizmu - Sloboda narodu!

Banja Luka, 5.IV.1957 god.

Topić, Vujo/
zemljoradnik iz sela Mašida
srez B.Luka.